



CRNA GORA

OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO HERCEG NOVI

Kt.br 112/20

Herceg Novi, 11. decembar 2020 godine.

Na osnovu čl. 300 i čl. 301 st. 1, tač.1, 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku, državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, Snježana Zejnilagić, nakon pregovaranja o uslovima priznanja krivice sa okrivljenim P. S. od oca V i majke N rođene Ž, rođen „, godine u gradu B, u A..., R..... , stalno nastanjen u M..., M 21/8-80, državljanin R . F , sa braniocem Dapčević Dimitrijem advokatom iz Budve, uz učešće tumača za ruski jezik Bosanac Elene iz Herceg Novog, zaključili su dana 11.12. 2020.godine sljedeći,

SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE

Kojim su se državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu Herceg Novi i okrivljeni saglasili o sljedećem:

Član 1

Okrivljeni P.S., priznaje da je izvršio krivično djelo produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz čl.264.st.3. u vezi st.1. u vezi čl.49.st.1. KZCG, stavljenog mu na teret optužnicom Kt.br.112/20 od 08.12.2020. godine , odnosno da je :

u periodu od 15. augusta 2015. godine do 15.septembra 2019. godine u H. N., u namjeri da potpuno izbjegne plaćanje poreza na dodatu vrijednost i porez na dohodak fizičkih lica nije prijavio zakonito stečen prihod, na način što, kao prvi suvlasnik nakon prometa stambenih jedinica u objektu koji je kao suinvestitor sa I.M, V. L. i P. N. izgradio na kat.parc. , suprotno čl. 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl.list RCG 65/01 i Sl.list CG 73/19), nije se prijavio kao PDV obveznik te nakon toga , suprotno čl. 18 Zakona o PDV nakon prodaje stanova nije podnosio PDV prijave, na koji način:

- nakon prodaje stanova I. I., označenih kao na kojima je bio uknjižen sa 2/6 po kupoprodajnom ugovoru UZZ br.647/ 2015 od 09.07.2015. godine za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 250.000,00 €, nije podnio obaveznu PDV